



**ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ИТОГАМ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
С ГЛАВНЫМИ РЕДАКТОРАМИ РАЙОННЫХ СМИ**

Автономное учреждение Редакционно-издательского объединения «Сана олох» Чурапчинского улуса.

1. Судьба строительства дома для переселенцев

Объем финансирования, предусмотренный из республиканского бюджета в 2015 году по обеспечению жильем переселенцев Чурагинского района в годы ВОВ 1941-1945 годов, составляет 47,500 млн. рублей, который будет направлен на предоставление социальных выплат на приобретение жилья в строящемся многоквартирном жилом доме по ул. Корнина в с. Чурага. Планируемая сдача объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2016 года.

2. Как будут финансироваться мероприятия по «Году благоустройства»?

В рамках проведения Года благоустройства населенных пунктов в Республике Саха (Якутия) в государственном бюджете республики предусмотрено порядка 2,3 млрд. рублей. Для финансирования мероприятий Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) выделяется 450 млн. рублей на софинансирование реализуемых работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий населенных пунктов, по конкурсному отбору (100 муниципальных образований по 4,5 млн. рублей ежегодно).

Министерство архитектуры и строительного комплекса Якутии получит 497,5 млн.

рублей, в том числе 180 млн. рублей - для обустройства зон индивидуальной жилой застройки в поселениях. Министерству по делам молодежи и семейной политике выделяются средства на поддержку молодых специалистов в поселениях. На ежегодные гранты Главы РС (Я) - 10 млн. рублей залучили 8 молодежных проектов по развитию наслегов и 1 миллион рублей четырем поселениям - опорным центрам ЗОЖ. Также 41,5 млн. рублей предусмотрено на стимулирование движения строительных отрядов.

Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) предусмотрит 109,1 млн. рублей, в том числе 80 млн. рублей - на обустройство площадок под компактную застройку в сельской местности (Нюрба, Аппонюва, Мегино-Кангаласский, Алгонский районы).

На мероприятия по развитию водоснабжения планируется направить 25,1 млн. рублей.

На грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в селе, — 4 млн. рублей.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики выделяется 331 млн. рублей: 131 млн. рублей — на ремонт и содержание улично-дорожной сети населённых пунктов, 47 млн. рублей — на ремонт дорожных территорий многоквартирных домов и 153 млн. рублей — на ремонт автодорог общего пользования в рамках 3-летнего Планов благосостояния.

Министерство финансов распределит 780

млн. рублей на софинансирование расходных обязательств по комплексному развитию поселений. Министерство спорта Якутии направит 15 млн. рублей на оснащение спортивным инвентарем в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы».

В соответствии с распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 20.01.2016 г. №29-РГ и во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 20.01.2016 г. № 919 Министерством ЖКСХ и энергетики республики внесены изменения в Порядок предоставления и расходования субсидий на конкурсной основе, согласно которому конкурс должен быть проведен до 15 апреля 2016 года. В последующем конкурсы ежегодно будут проводиться до 15 марта. Основными критериями отбора будет являться оценка деятельности органов местного самоуправления по благоустройству территорий, развитию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с «дорожной картой» развития ЖКСХ, которая утверждена распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 25.12.2014 г. №249-РГ. Наличие такой карты и ее исполнение является условием получения федеральных средств из Фонда содействия реформированию ЖКСХ на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья.

Поэтому в оценку деятельности муниципального соревнования включены такие показатели, как утверждение муниципальной про-

прямых комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, раскрытие информации управляющих организаций ТСЖ на сайте «Реформа ЖКХ», регистрации в ГИС ЖКХ, создание и организация Центров поддержки собственников в городских поселениях и районных центрах совместно с Региональным центром общественного контроля, создание и организация работы общественных советов по вопросам ЖКХ, приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20 апреля 2013г., в соответствие с федеральным законодательством, выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период.

3. Не повлияет ли кризис на реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья?

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» разработаны и утверждены две республиканские адресные программы:

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы»;

Завершение этапов программ предусмотрено до сентября 2017 года.

Улүүска -- бү күннээрээ

БАСТЫН СВАРЩИКТАР КҮРЭХТЭСТИЛЭР

Бийиги удуусут устуууоннара техникскай үөрөбү баһылаан, промышленностька үстүн барыалара кэниик сыйларга биэто элбэи ийор. Кинилэр кыбыт биһиллэрин хангылар, бэйэ-бэйэлэрин кыпта уопут аҥастаһар, мастарыстыбаларын үрдэтэр аҥас таһымынх күүмүрүстэр үлүска да, республикага да, ону ааһан, Россия да таһымыгар ы.м.у.м.у.м.

Олундну 26 күнүгэр Чурапчытаагы техникумской колледжэа V-с тогулун "Сыл бастынг сүөригэ" күрэх ыытылынна. Бу күнүкурэ 2011 сыллаахаа аан бастаан, Чурапчытаагы олох-дьаһах хомунальнай хайаайыстыба филиалы дириктэринин үлэсэбит Е.И. Саввин көбүтэтининэн, производство үлэһитэригэр, ону тэнэ профессиональнай үөрэхтэрин кыһаларыгар үөрэнэ сыллар устудьуоннара аһанан тэриллэбитэ. Бастаан сыл үс хамаанды кытыыбыт эбит бусулуһун, кыттааччылар ахсааннара сыһы-баайа элбээн, билигин улуус таһымтан региональнай таһымна ыытылар буолла. Быйылгы күрэххэ элтэ хамаанда кытыына Мунг-Халгас улуунун Алгара Бэстээктэри транспорт техникумун, Тагита улуунун Харбалаахыттан 18-с Мэдрэк лицей, Одьулууннаагы аграрнай техникум, Томпо улуунун Хаандыгатаагы горнай-геологическай техникум, Чурапчытаагы олох-дьаһах хомунальнай хайаайыстыба филиалыт, Чурапчытаагы техникумской колледжэуона "Халга" ХЭГ хамаандалара. Миһык күрэхтэһиигэ Томпо курдук ыраах сылар улуустан горнай-геологическай техникум устудьуоннара аан бастаан кытан кэллэтор. Устудьуоннар, миһыт, 30 мунуутэ устата күрэх теоретическай хаалыгар сүүрбэ боптуруостан турар тест тоһордулар. Сыһык, сэрэктээх бустуу инструкторытар илин баһанан, маастар сөккө ыйыл сормактаһан сийилин истээн баран, практика хайыскаытар күрэхтэһитор.

Хамаандайгуульгу билигшээрээсээ, 1-кы мөстэй "Чурагчыгайы" "Халга" ХЭТ-ыга (Е.Д. Трофимов, Н.Е. Винокуров), 2-с мөстэй "Чурагчыгайы" олох-дайх хомуунальгай хамаарыг тэртэтэ буолла (А.Я. Тимофеев, П.П. Синяев), 3-с мөстэй Ойуулунагай аграрнай техникум типистэ (А.И. Чемезов, Р.Ю. Галимов).

Биригдестон бастыр ийн күржэнигэ “Хатай” ХЭТ үлэнигэ Е.Д. Трофимов кэлийытаадынан айтаниа, 2-с мөөстүгэ эмгэ “Хатай” ХЭТ бэрэстэбинэтэ Н.Е. Винокуров тагыста, оигон 3-с биригдестон мөөстүгэ Чуратытаагы олох-дыах хомунальнай хатайыстыба үлэнигэ А.Я. Трофимов тигистэ. Кытааччылар сындаах биригдестонен нагарадылаагылар, бийыты куок сурун спонсорынан Чураты улууну оигорон таһаар тэрэгтэрин сүрүмү бигдэ (салаааччы “Хатай” ХЭТ диигжүгэ В.Д. Сивцев).

Онөн устулусунар билигистрин табымын үрүстөр, уопуттарын ханатар онтон үдлүн сыгдыр дьон мастарыстыбаларын чингээр дьолуннаах курак итиннээх түмүктэннэ. Элиһин сытта өссө эбэк хаманда күөн калтылыны ыларьтар багарыбыт.

СЕМЕН ЖЕНДРИНСКИЙ

Үлэ Геройа Р.И. Константинов төрөөбүтэ 120 сылыгар

ДЬОРУОЙ АРАМААН ААТЫН ҮЙЭТИТЭБИТ

Бийыл Чураччы улуунун Болугур
изилигэ сахалартан бастагы
Социалистический Улс Дьоруойа, сыйлыл
Роман Инокентьевич Константинов 120
сыйыл билистэ.

Р.И. Константинов 1945-1946 сс. кулун төрөөсүн 95% тутан, 1947-1948 сс. нэгдүгээс 55 бишлэгтэн 55 кулуну бичин, эцэстээ нэгдүгээс 1948 сүүлчээр Социалистический Улс Геройун аялун сүлүтү. Ленин урдлагалан, «Кылым Көмүс Сүлүс» бэлгээн нэгдүгээс 1948-1949 сс. Кини үгү арга нэгдүгээс 1948 сүүлчээр Үрдүкү Сэбиет депутатын булан, дөйдүгүн тулутар элбэри туруорулган. Ончолорго, төхөөнөс сүлүс кэмгэр, «Ган-51» маарилгаар массованын туруурсан аялутар, 1968 сүүлчээр сана оюулун дөйдүгүн тулутар, сана ухуйлан таас дөйдүгүн дөйдүгүн. Көпчү, Р.И. Константинов төрөөсү 100 сүүлчээр нэгдүгээс сана автобус аялутар. 1958 сүүлчээр: Саха АССР Үрдүкү Сэбиетин депутатын, Чурагчы оройлугун, Бөлүгүр нэгдүгүн бөлүгүтөөс олохтоого булган.

Болтур гонимогэр, билилги турууна, 1012 киби спорор. Ол иһигэр ордусуа үөрөнчөчүгэ - 120, кыра саастаах оҕо ахсаана - 146. Быһылгы сыл гонимогэр Түбэ халһаастыбатын сыһынан билгериитигэ. Сага сылга сурун сорукарынан бусаллар биһр дойдулаахтыг Уло Дюруйа ИИКонстантинов сырык ааһылар ыһыттыкхтах ыһагы урдук таһымга ыһтып, сага спортивнай сага туһута,аһаһанай ыһагы кинигэн иһитин ситимигэ хабобот.

Оюуны 7 юуугэр Мянгибайгай болуоготин
сынналан куннугэр республикагайгай
хамгыгайгай председател, СР Правительствоын
Председетин бастагы солбулагачы
П.Н.Алексеев салгаачылаах убулуй
тэрэбинин болгуостарын тула муннах
булбаа. Нийлмэе республиканы хонь

улуустанды сүрүн хамыһыйаны таһынан, ыалдьыттары көрсөт, аһатар, күрөстөннөтүрү тэрийэр, тулуу үлүһүн сүрүннүрү да туһаннаах хамыһыйалар тэрийгөн үлүһүн хамыһыйа сааһаһылар.

[illegible]

Үлэ Дьордой РИ.Константинов аатын
Амма орто-оскуола. Президент
агрооскуоларын көксөтүр киирэн, оёну тьа
хаһайыстыбатын бары үлэтигэр сыһаран
олук бөтөннүк буларга нигэр-үөтөтэр. Кини
туорусан тутпарбыт тупсаһыт көстүлүк
«Ымыы» уһууаныгар РФ уопсай үөрэктэниин
боноттаах үлөһүт, сөннөлөһөй А.И.Проньина
салайаччылаах коллектив таһарыаһаахтык
үлэһир. Оё бэйэтигэр эрэлтээк, доруобай
буларын сииһир нийиттэн, хас бириги нигэ-
эчи авторскай бырайыактарыгар оёкурар
үлэтин быһаанналар. Бэйиһүт сыта «Мин
саабы» уонна «Төрөөбүт дөйдүбүн тапты»
быи дон эһтээк бырайыактарынан үлэһир
саулаанналар. Бырайыктар сыһалара-соруктари
оёһорго төрөөбүт дөйдүгэ тапталы иһирин
нэһиллээк бистэр дьоннорун, үлэһирин
дырыктарын билиһинэһирин булар.Бырайык
чоротилык, Дьордой Константиновка аһтээк
мунук, оёһорго аһамыт боскөдүтэр дүтү
тутарга «Константиновский аһыһар»
ныһыллыаһтара.

Уло Геройа РИ. Конституционному суду
Амму опто оскундальын пресс-клинэг.

Ажыг илгээ бүтүүтүгүз, олушчу 27 күнүгүз «Айылы» култура кинотеатры бир улахан културунай тэрээни булан ааста. Ол курдук таланынах мелодист, «Ол мин дойдум - Чурапчы» диги улуус-пут пимэ булбут ырыа ааштара Федор Гоголев сырдык кэрээнигүз «Айылыр микс, күрөгэй» республикагагы ырыа күрээ ытылына.

Республика араас улуустарыттан уонна бойобит улууспут нөһиликтэриттэн барыта 23 коллектив кэлэн ырыа алытыах түбүлүтүн тэрийдэ. Федор Гоголев айар үлэтин тула ытылыбыт «Сырдык санаа» диги ааштаах төгүрүк остуул дышун тэрээни бир бэрт сэргэх дыахалынан буолла. Онуоха сүрүннээч, бары күүн туттар улууспут пимин толоруу хаачыстыбатыгар, таһымын үрдэтигү ырытылы буолла. Федор табаарыстар, айар куттаахтар кэлэн, кини тулуан ахтыы онордулар.

Төгүрүк остуулу Алабар нөһиликтин дыахалата көбүтөн, ииттөн-саалаан тэрийдэ. Бельлык Ньургун Попов уонна кини солбуйааччыта Руслан Гоголев мелодист Федор Гоголев олуон сийилии сырдыктылар, айар үлэтигүз тэкс-он, «Ол мин дойдум - Чурапчы» ырыа тула санаа аастаһылыах, күүн ис хоһоонноох кээстенин ытытылар. Бастаан туран, култура бэтэрээн Надежда Заболотная Федор олуон, айар үлэтин, уһулучу таланын тулуан олуостиг тылларынан адынаа, ону сэргэ кини сэдэх хоһооннорун ааган иһитиннордэ. Улууспут пимин ытынар эйгэтигүз тэкс-он: «Мин улууспут пимэин суолтаын дыринтэк өйдүүкхүтүн баарабын. Төгүрүк остуул, ити ырыа тылларын бир күүн туттар буйун кээптыг Дьуон Дьаһылы суруйбута. Улууспут пимэ булбут ырыабытын остууларга, быраһылыыахтарга хопуонук дьон

ытытыларын олох бийирээбэтин. Эрегейдөөх күннөрбүтигүз, официальной дыахаларбытыгар эр ытытанын баарабын. Ону тэкс оркестр добуусуугар толорулуутун сийиһектигин наада, итинэ суһалтык үлэтигүзүгүз» - диги кээстени сүрүн хайыскаларын кээс-тэр тизмэбит проблемаларын чопуу турорда.

Култура эйгэтигүз үлэтин сыдыар бир ытыктыр кээбит Мария Герасимова Федоры быраһыт, олуон курдук көрө - истэ сыдыбытын үгүс дьон билэр. Ону эмиэ олуостиг тылларынан тус ахтытын онордо. «Сырдык санаа» диги ырыа айылытытын тулуан кээстэн, барыбытын да уйадыта. Салгы, кини библиотека салайааччыта Вера Платонова, Чыаптаратаагы эр дьон хорун солбуллубат солиста Иван Хон, «Ол мин дойдум - Чурапчы» ырыаны аан бастаан ытыабыт Василий Лыткин, Чурапчы нөһиликтин белькытын солбуйааччы Алексей Егоров бир



дойдулаахтыг Федор Гоголев таланыгар сүгүрүйөн, айар үлэтин, олуон сырдыктылар Чурапчыбыт пимин есоо үрдүк таһымга таһаарга санааларын үлэһинилэр. Үөрэхтээһин эйгэтигүз «Үөрүү» оро дьоруун сайыннарар кини салайааччыта Дмитрий Илларионов кээпты күүнэ оскуста оскустор пим тытыларын, толорулуутун бары билгэтигүз тоһоолоон билгэтигүз. Бытырыын хор түмүкүгүз оскуста айы тэригүн, Чурапчыбыт бастыг ырыата нөһилик айы ытыаммытарын эгтэ. Федор төрөппүт уола Анатолий уонна «ЭТ» студия салайааччыта Дмитрий Татаринов кээпэ устуутун тулуан тыл

көтөхтүгүз. Холубур, Федор «Айылы» диги республикага кээптык билгэбит ансаамблыты, онтон салгы, Чыаптаратаагы эр дьон хорун тэрийбит кини буоларынан, кини сыралаах үлэтин үлэтиги, суолтаын өйдөтүү сорукара кини нөһүө арылыахтарын эгитэр. Тыа кулуубун күүнэби үлэтигүз хамнаһыгар олуорон, сонеттарын таанан онторор баалаахтарын тулуан сырдыктылар. «Саха» национальнай көрдөрө-нөһитиннэр хампааньа радиоба салаатын салайааччыта Тарас Тарасов бийит, Чурапчылар пим-ит олуостиг таһылыахтыгын есоо төгүл чигэтигүз билгэтигүз. Дьон-норуот олуостиг таһылы, ис сүрөһүтүн сорууру ырыата буоларын, атын улуус дьон хайгы биһиликтэрин астына, кини тутта сырдыта. Бу күн Дьуон Дьаһылы сорууна төрөбүт күнэ эбит. Ону Тарас Лунча ойучу билгэтигүз, дыахтыг суолтаын үлэтигүз. Пим сурулуута уустуктаахтарын эгтэ, Сахабыт сирин пимэ олуостиг еруонна мээсүрээстэтик ытытылыбытын адынаа. Федор айымылыларын түмөн диксэ бөлүмүгүз сыдыарын билгэтиннорон, барыбыт сүргэтин

көтөхтэ. Ырыа эйгэтин илгээбит үлэтигүз - Чыаптаратаагы эр дьон хорун уус-уран салайааччыта Екатерина Лыткина, Булууттэн кээбит ытыдыгытыг Ольга Коркина Федор ырыаларын олуостиг үрдүккү сыналатаатылар. Бу тэригитигүз ырыа күрээ салгыы сайын, тэрээнигүз есоо үрдүк таһымга таханан иһитигүз бааза санааларын эгитэр.

Истин кээстенигүз тыл эгит дьон бука бары, таһылыр ырыабыт үйэтигүз тухары, Чурапчы дьонун үлэбэ, үөрэхтэ, кээптыла-хопуута түмэ, сомолуу туларыгар бааза санааларын тэригитэр. Күүнэ устуутун тулуан киирбит эгитин Чыаптаратаагы дыахалата сээсэрдэ, өйүүрүн билгэтигүз. Олтон пимин оркестр добуусулуунан толоруу таһымга таһаарар соруку улуус културага управленигүгар сүктэрилиннэ. Бу улахан үлэни эрэйбэр сорука улуус дыахалата, депутаттарбыт бөлүмүгүз уурукта-ра диги эрэйбит. Пим суолтаын үлэтигүз, кини тылларын уонна суолтаын тулуан анал стеллажа көмүс буукубанын суруйан, кини сирбигитигүз туруоран үйэтигүз бааза санаа муныах кытылаахтарын өйөбүлүн ытыан ытыа. Федор айымылыларын түмөн, диксэ таһаарылыгар үлэтигүз сыдыар Тарас Лунча Алабар белькыга Ньургун Попов махалын тэригүз. Төгүрүк остуулга үгүс кини кытына Федор Гоголев чабыттай таланыгар сүгүрүйөн эгит истиг тылара кини ырыаларын үйэтигүзүгүз, ырыа күрээ эйгэтигүз санаттан-сана таланыгары таһаарыахтара.

Афанасий ЗАХАРОВ



Обону иитии

ЭР КИИИ ИИТЭЭЧЧИ БЫҢЫТЫНАН ОРУОЛУН ҮРДЭТИИ

Олушчу 25-26 күннөргүз Чурапчыга оскуста киирэн иһиттэтигүз саастаах оҕолор тэригитигүз педагог - эр дьонун 5-с республикагагы форуму ытытылыа.

Уһуулан саастаах оҕону иитигүз профессиональнай таһымнарын үрдэтэр, уопут аастаһар, айар үлэтигүз тарбагар сорукаах ытытылыбыт улахан дыахалга республика 9 улуустунан барыта 30 педагог

инструктора А.Г. Жирков) торуттэбит 8-с төгүлүн ытытылар улуустаагы “Мэхсөөл” патристический байыаннай-спортивнай күрөкээһин ытытылыа.

Минна барыта 7-лии кытлааччылаах 12 уһуулан хамаандата кытына. Күрөкээһин иһиттэтигүз бастыг. Ол курдук, кырачааннар строевой хамааныга уонна мөһүбүт сүүрүүтэ иһиттэтигүз туһустулар. Онуоха, сытан-сыл оҕолор строевой хамааныга

үлэтигүз: “Билигин уһууланнарда оҕону иитигүз эбэк хамсанылыах ооньуулары тэрийи ситэ тийбэт, оҕо кыра сааһыттан эт-хан өттүнэн сайдылыах, тулуурдаах, олохто бөлүмнөк буоларыгар эр кини педагог быһылынан үлэтигүз улахан орусту ылар. Чурапчылар бу хайыскага бөлүмүгүз ууран үлэтигүзүгүз өтө көстөр. Эр дьон-педагогтар миннык тэрээһини ытытан, оҕону физкултуурага, спорка сыһаараллар, патристический тытына иһиттэр.”

Күн иһикс аһарыгар форум кытылыахтара улуустаагы “Кэскил” уһууланна сырдыктылар. Уһуулан физкултуурага инструктора А.Г. Жирков “Мэхсөөл” үлэтин быраһылыгын сийилин билгэтигүз. Оҕону байыаннай-патристический иһиттэ туһуламмыт кини хабааннаах кээстени ытытылыа. Салгы, ЧГФКСИ-гар соруулаахтыг олохто киирбит тир саалыгар сырдыктылар, институт ректорын И.И. Гоголевы кытта көрүстүгүз. Д.П. Коркин аатынан ЧРОСИО-тыгар доубат саалыгар форум кытылылаахтарын, уһуулан педагогтарын, төрөппүтүгүз иһиттэ арылыахтар саахымаада, доубеэка күрөкээһин ытытылыа. Кинитири оскуста диксэтигүз Н.Н. Гуляев көрүстэ, истиг эбэрдэтин тэригэ. Салгы, дыахал кытылылаахтара “Чурапчы” уһууланна сырдыктылар. Сэбиэдиссэй А.А. Захарова уһуулан устуун экскурсияны тэрийдэ. Бу уһуулан педагогтара П.П. Флегонтов, В.С. Барашков робототехникага уонна конструкторы таһыга уопуттарын билгэтиннордүгүз.

Делегация Чакыр нөһилигүз айааннан иһит, аастыг сыта олохто киирбит Одулууннаагы “Күнчээн” уһууланна

ытытылыахтылар. Онуоха уһуулан сэбиэдиссэйэ Т.В. Старостина көрөөн, тэригэтигүз үлэтин-хамнаһын хайыскаларын билгэтиннордэ. Салгы, делегация бэрэстэ-биһитигүз Чакырга тийбэн, олохтоох нөһиликтэнигүз, общественноһы кытта көрүстүгүз. Нөһиликк баһылыга Т.В. Адамова 5-с төгүлүн ытытылар форуму үбүлүйдээх сытынан мустубут дьону истигитигүз эбэрдэлэтэ. Чакырдаагы “Күнчээн” уһуулан сэбиэдиссэйэ В.К. Еремеева тэригэтигүз үлэтин-хамнаһын, иһиттэтигүз сийиһитигүз тулуан сырдыта. Форум кытылылаахтарын көбүлүһүннөрүн тэригитигүз аһама санаа күүсүгүз нөһилик олохтоохторо дуоһуа көрдүгүз. Онуоха педагог эр дьон ортоугар чабыттай таланыах ырыаһыттар, үнүүһүтүгүз үгүстэр эбит.

Иһикс күн, хайыскаларынан арахан, үлэбэ-хамнаска уопут аастаһар сыллаах маастар-кылаастар ытытылыахтылар. Салгы, Чакыр уһууланна бэтэрээн үлэтигүзүгүз аһаан, муус ытытылар күрөкээһин тэригитигүз. Онуоха, олохтоох хамаанда кээптылаах атын сүктэ. Күн иһикс анарыгар нөһиликтэ уонна форум кытылылаахтарын иһикс арылыахтар волейболга, көрдөк стартага, тенниске, интеллектуальнай биһиттэтигүз күрөкээһинтэ ытытылыахтылар. Иһикс күн устата тиргиччи ытытылыбыт республикагагы дыахал ити курдук улаах таһымга ытытылыа. Эр дьон педагогтарга аһаанмыт республикагагы форум үүнэр көлүөнэни иһитигүз, үлэбэ-хамнаска сана сорукагы ытынарда, сана саалааһынары торумнуурга кээптылээх олугу түстэтигүз.


Анна ЗАХАРОВА



кытына. Форум үөрүүтээх аһаылыгыта А.И. Федотов аатынан спортивнай комплекскэ ытытылыа. Улуус баһылыга А.Т. Ноговицын, баһылыгы социальнай бопуу-остарга солбуйааччы О.Ф. Петрова, улуустаагы үөрэх управленигүз начальнигы Т.В. Павлова форум кытылылаахтарын эбэрдэлэттүгүз, оҕону иитигүз эр кини улахан орусталаахтыг билгэтигүз туран, үлэбэ-хамнаска сийиһитигүз баарабылар. Салгы, Чурапчылаагы “Кэскил” уһуулан (сэбиэдиссэй А.А. Григорьев, физкултуура

таһымнара үрдээн иһитин билгэтигүз. Сындааһынаах киирини түмүгүнөн, Чурапчылаагы “Чурапчы” уһуулан иһиттэтигүз уһуулан бөлүмнөккүгүз көрдөрөн, кээптылаахтыг буолтулар. Иһиксэ “Ульбалаар” таһытылар, үгүсү “Кэскил” уһуулан баһылааста тигитигүз. Форум кытылылаахтара бу ытытылыбыт күрөкээһини олуостиг сээсэригүз. Онуоха, Сунтаардаагы “Чебурашка” уһуулан физкултуурага инструктора Юрий Арианович Васильев сааһаатын маннык

Общественной уль




Көрсүлүүгө тобилык олуттан тиксе көз алдарына сырыттылар. Тароонини улуустаабы даяктар субетин бөрсөздөтөтөз А.В. Седилнича сагалыата. Сана састаабы.

Түмүүж көрсүлүү көхтөөктүк, иштин ик ааспын болгозотолор, салгы бингэ үлэлхоргэ сөбүлзэн тарастылар.

M.A. MAKAPOBA.

удуустанды даяктар субтотин пресс-китинин чалдызат.

Сэргэх дьаһал



Манна Иван Григорьевич Макаров профессор, председател и ор сулларга үлэлтэн-хамсаан кэттэ. Кини сагабылгах, салайылышан, улуус уонна республика таһымыгар үгүс орулгээк үлэ-хамнас, араас культурунай-спорттивнай, общественнай хабаннаах дьаһалар бастааннаһын көхтөөхтүк тэрилтэлэр. Бу тэрилтэлэр үлэлитэри түмөр, сомолуур илэниэ эр кини, дыа көргөн чол олохтоок, билэ туруктаах буоларын туһунан аһаммыт араас тэрээһиннөр үгүс үгэсү кубулуйан тэрилтэлээх ыһаһаллар.

Ада дайдыгу көмүскөчүлүгү күнүбүзгө
сөн түбөнүнгө, улуустары ОДКХ
профсоюзунун тэрийининен, алунуу 22
күнүзгө Мугудий гоһиниизгө "Мистер ЯОХ"
күрөктэни аан бастакыан Ыльтыны.
Окусаулуус бары гоһиниизгө ОДКХ-
гар күн бүгүн үлэтин-хамсыы сыйдар 35-
тэригө дэри саастах уюлтар уонна элэр
дүнэ күргөн адалар катыһынар.
Күтүктүгүн берилдэ 8 уолан күөн күрүстэ.

Бастан, Д.Д. Красильников азынан оскуча көнг-кун спортнай салгылар спорт 5 күнүгү күстэрин-уоктарын халон-нулар. Он курдук, строевой хамыгыга, сыал-ытылыгыга, уфуну ыстаныгыга, дартка ону-тэги ГТО нурматын туттарып күрүп-күргүр ичин-инин тутустуруу. Күнбө Муғудайдагы культура канингер дик-күргэнгө, обществого обону нити, чел-ологу тутулуу, эр ичи орулун үздүтүп, общественный түмүүлөргө күрүлгү транзарга үлгүлүн хайыскаларын тутууламыг теңүрук огуол ытылыни. Керсүһүлү И.Г. Макаров тэрийдэ. Машин улуустагы "Эркин" эр дон түмүү бөрөсө-бингэ И.Н. Новгоровов, тэригэ уруку салайаачыга, билип республикага олоғу-дыаагы халычлар тэригэтер профсоюзларын председателин үлгү-сыгылар Е.И. Савин, бу күнүгүгэ санг-тэригитиг Чуралны ичин-инин "Улууор" эр дон түмүүтүн председателю А.М. Кардашевский, Муғудайдагы "Сарыат"


ымчат түмүүтүн салыштыгына Р.Катысов үлгүлөр хайыскаларын билимдердигер, төгүрүк осуул кыттылаахтарын кытта саншларын үлгүлөргө. Түмүкө, ОДКХ тэрилтэтин ийиен эр дьон сана түмүүтэ тэрилтэ. Председателин А.А. Ефремов ананна. Салгы, "Мистер ЖЖХ" курук түмүктөрө ыттылынылар. Дьаһал үөрүүтөк аһыстыгылар Чурапчыгазы ОДКХ тэрилтэ начальнига Г.С. Александров, республикатаагы олобу- дьаһагы ханчылар тэрилтэтер профсоюз- старын председателю Е.И. Саввин тоһионук олохтоокторугар, кураккыиэччилэргэ ээрдэлэрин тэрилтэтер. Тэрилтэбэ сыпһиытохтик үлэин сыгылар уонга өр сыгыларатаһаарылаахтык үлэтиги бэтерэ- эиэргэ республикатын, улуустар аһамыт үрдүкү шаарасалары, мектал суруктары үөрүүтөк быһыыга-майгыга туттардылар.

[illegible]

Дийэ кэргэнгэ дьахтар үлгө дигэн
дахсыбаа, ханнык бабарар түгэнгэ аҕа
баһылык оҕото-уруута тол буоларын
хаанчылыахпач. Олуска туһуламмыт
сахалык ас уотна сахалык танас түһүмүс
бэрт сэрэхтик ньылыһанна. Уоллутар
сүрүннээн, эт астан оҕоһулуубут
бүлүүдэхтэри кыйа-хото туһууттар. Харта,
үзүлүк эт; буспут хаһы убаһа ойордох, хаһа
оҕуол, хойойсруун уурулуна. Маны таһы,
бары да аҕадыһык, бааһыһык бэртэрэ
эбиптэр. Аллараан ньылыбыт Яһи. Лаһан
асчыт астааһа, мас, тимир ууһа, кэтэх
хаһаайсыһабылар ыһыра, сыһына нийи-
нэи утумнаһык дьарыктанар, бөөсөр да
үлүһтэн тоскон турба; баһаһын эттээх,
эртэчи тилэһиһэх дийэ кэргэн аҕа баһылыга
буспарын тэһүрү арыһа. Кэли бу түһүмүс
бөйгө астаабыт минныһас тордун.

күлүбиздү астан багымсизбит бүтүүдөпчү,
мастан оңолуштарын көрдүрө.

Талба ташын түтүмөзү көрөөчүлөри ула-
ханлык сүзөсүз. Эстрада ырыалытарын
таһымалар ышыыр да, үнүүлүүр да
уштар бу тэрипэрэ эбэхэригэн бир
бэйм улаханлык сөкүм. Ол курдук
Чурачылтан кыгытты биргэ төрөбүт
убийдын-бырааныш Руслан, Аднансий
Григорьевар тус-туушун тосорбут ырыалара
доксон ытас таһынан доһуусуланна.
Түөрт олоох Одуулуун бэрэстэбинигэ
Василий Холонис В. Очиров репертуары-
тан "Кыраалы усташым" дикт ырыалыш
көрөөчүлөр куттарын тутта. Ошон




"Олуг үнзүүн" шаша
профессиональнай
таһымна тэсэрдэ.
Диритгэн Семен Карпов
тимир араас көрүгүн
иһэрдэ, сүүрэн иһэр аты
чочуйан-нарылаан
сигорбуа көрөөчүлэр
бигирбигилэрин ыһыан
муга.

Олон обьекторбит
торут соннуута
"ойсонгон уулааын
төрдүс түлүмэрин
ыттыгын Атах
эриниц тобулгас
кулу, имиге, сымса
хамсаныны эрээр көрүн
та Дулустаан Соловьев
уларсаачыларын келбэр
Автоматы биремэгэ ыны
түлүмээр 31,88 сокуутан
Болонтоон сүлдэр Ин
юмид иннигэр түлүбэт

Дуулуур субо бэлэвэрлэлтийн, хам-
ийлалтаар ахтаруа уонна анал ап-
ханаайлгартар бэлэвэрлэлтэр. Ол курдук,
"Бастыг ыд азия" аат Хөтөөртөн Семён
Кердэна нигэрлэлтэ "Бастыг спортсмен"
ааты Болонотон Дуулуур Соловьёв ытпа,
"Ташиннах ыччиг" Чувалыттан Руслан
Приговьев буолла "Эрдэтэк көмүсөөччиг"
аат Болонотон Никонетий Жиркова
туугарылына "Бастыг саах ыччиг" ааты
Алаууртан кыттыбыт Яков Лытова аагы

тышар. Отгон Одылуун ычмаш Василий Хонганов куржак түмүгүнүн, үлүс мюстөрү табыкта. Бастагы степенюок лауреат үрүк аатын Чурагчы кээмилетек ычмаш Афинасий Григорьев чюстөзөттик сүктө. Бары түмүмкөргө чарыктай сипилинтердөк Мугудайдагы ОДЖХ тэрилтэтин үлөнгө Владислав Аммосов "Мистер ЖЖХ" куржак кыйылышарынан айткан. Кытаанышарга Одылуун, Болтоно, Хонгожд, Алаждар, Мугудай, Сыган, Чурагчы нэмиликтөргө оңу сөргө улуустаары "Улашка" убуулан, "Сахаспепранс" тэрилтэ, улуустаары "Эрин" эр дьон түмүгүгө олохтообут сыналжак анал биринистөргө, серидавалтара туттарылына. Отгон кюонкуржак кыйылышарга Владислав Аммосов Чурагчыдагы ОДЖХ-тын профессоруна олохтообут дьонун берилиш – улуус кыялыгэр унашка сирин серидавалтын тутта.

Профсоюз председател ИГ. Мавров бишгүйнхэртэйгээ, эр дунд эрх ялалар оруулгын үрдэтэр, обществога кэжүүлүр ишилгтэн, мангынх хабааннаах күрэхтэнийлери үгүе үгсүе кузугтан халхас да сүүлгын тэрийлэтэр. Онуса нэгийлхэтэрэ баар биэр илдэхэтэрин ойон, кэнийлэр оруулгын үрдэтэр соруулаах, ону тэнэ нэгийлх кунээсү олохун сэрэхсигтэн, күрэхтэнийлери сүүлгын аайл нэгийлхэтэрин кэжү сүүлгын ялалтар. "Илиг туугурдаах, өгүг харалаах"



ЛЕНА ЗАХАРОВА

